

# ODNOS S/N U SISTEMIMA PRENOSA SA UGAONOM MODULACIJOM

Postoje dvije vrste ugaone modulacije:

- Frekvencijska i
- Fazna modulacija

One pokazuju različite osobine u pogledu slučajnog šuma koje se kvalitativno i kvantitativno mogu ocijeniti na osnovu izraza za srednju izlaznu snagu slučajnog šuma, odnosno na osnovu izraza za odnos signal/šum na izlazu iz odgovarajućih prijemnika.

Pretpostavimo da na ulazu u prijemnik postoji slučajan šum čija je spektralna gustina srednje snage  $p_N$  konstantna i iznosi:

$$p_N = \overline{F}kT$$

Uvođenjem faktora šuma u daljoj analizi možemo smatrati da je prijemnik „bešuman”.

✓ Digresija : Problem interferencije nosioca i parazita sinusoidalnog talasnog oblika

1) Slučaj kada na ulaz prijemnika dolazi nosilac i **jedan** parazitni sinusoidalni test ton.

Na ulazu prijemnika za ugaono modulisane signale, pored nemodulisanog nosioca:

$$u_0(t) = U_0 \cos \omega_0 t$$

postoji i parazitni test ton, čiji je napon:

$$u_N(t) = U_N \cos(\omega_0 + \omega_N)t$$

Rezultantni ulazni napon u prijemnik biće:


$$\begin{aligned} u_u(t) &= u_0(t) + u_N(t) = U_0 \cos \omega_0 t + U_N \cos(\omega_0 + \omega_N)t = \\ &= (U_0 + U_N \cos \omega_N t) \cos \omega_0 t - U_N \sin \omega_N t \sin \omega_0 t \\ u_u(t) &= U_u(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_N(t)) \end{aligned}$$

Anvelopa i faza ovog signala su:

$$U_u(t) = \sqrt{(U_0 + U_N \cos \omega_N t)^2 + (U_N \sin \omega_N t)^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_N = \frac{U_N \sin \omega_N t}{U_0 + U_N \cos \omega_N t}$$

Dobijeni resultantni napon  $u_u(t)$  ima vremenski promjenljivu i amplitudu i fazu (tj. istovremeno je i amplitudski i ugaono modulisan). Fazorski dijagram je:



$$u_u(t) = U_u(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_N(t))$$

Slika: Fazorski dijagram koji ilustruje interferenciju nosioca i parazita sinusoidalnog talasnog oblika

Ako prepostavimo da je  $U_N \ll U_0$ , dobija se:

$$U_u(t) = \sqrt{U_0^2 + 2U_0 U_N \cos \omega_N t + U_N^2} \approx \sqrt{U_0^2 + 2U_0 U_N \cos \omega_N t}$$

$$U_u(t) \approx U_0 \left( 1 + \frac{U_N \cos \omega_N t}{U_0} \right)$$

$$\operatorname{tg} \varphi_N \approx \varphi_N \approx \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t$$

Konačno, napon na ulazu je:

$$u_u(t) \approx U_0 \left( 1 + \frac{U_N}{U_0} \cos \omega_N t \right) \cdot \cos \left( \omega_0 t + \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t \right)$$

Uz navedeni uslov parazitni test ton je svojim prisustvom modulisao nosilac:

1. Amplitudski - sinusoidalnim tonom čija je učestanost jednaka razlici učestanosti parazita i nosioca, uz indeks modulacije  $m_o = U_N/U_0$
2. Ugaono - sinusoidalnim tonom čija je učestanost jednaka razlici učestanosti parazita i nosioca, pri čemu je trenutna faza signala:

$$\Phi_i = \omega_0 t + \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t$$

Maksimalna devijacija faze je:

$$\Delta\Phi_{0N} = \frac{U_N}{U_0}$$

Trenutna (kružna) učestanost i maksimalna devijacija (kružne) učestanosti signala su:


$$\omega_i = \frac{d}{dt} \left[ \omega_0 t + \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t \right] = \omega_0 + \frac{U_N}{U_0} \omega_N \cos \omega_N t = \omega_0 + \delta\omega_i$$

$$\Delta\omega_{0N} = \frac{U_N}{U_0} \omega_N$$

$$f_i = f_0 + \frac{U_N}{U_0} f_N \cos \omega_N t = f_0 + \delta f_i$$

$$\Delta f_{0N} = \frac{U_N}{U_0} f_N$$

Ovaj složeni napon dolazi na ulaz prijemnika UM signala sa slike:



1. Na izlazu iz limitera se dobija signal sa konstantnom amplitudom (čisti ugaono modulisan signal):

$$u_{du}(t) = U_{du} \cos\left(\omega_0 t + \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t\right)$$

a) Ako je riječ o prijemniku fazno modulisanih signala, fazni diskriminator na svom izlazu daje signal koji je direktno srazmjeran trenutnoj devijaciji faze, pa je na izlazu iz diskriminatora signal:

$$u_{di}(t) = D_\Phi \delta\Phi_i = D_\Phi \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t = U_{N\Phi} \sin \omega_N t$$

b) Ako je riječ o prijemniku frekvencijski modulisanih signala, frekvencijski diskriminator na svom izlazu daje signal direktno srazmjeran trenutnoj devijaciji učestanosti, pa je izlazni signal:

$$u_{di}(t) = D_F \delta f_i = D_F \frac{U_N}{U_0} \circled{f_N} \cos \omega_N t = U_{NF} \cos \omega_N t$$

✓ Zaključak:

U slučaju kad je prijemnik predviđen za **fazno modulisane signale**, parazit će se na njegovom izlazu pojaviti kao sinusoidalan ton konstantne amplitude i učestanosti.

Ako je u pitanju prijemnik za **frekvencijski modulisane signale**, na izlazu će se dobiti sinusoidalan ton učestanosti  $f_N$ , ali je njegova amplituda direktno srazmjerna toj učestanosti:

$$U_{NF} = U_{NF}(f_N) = D_F \frac{U_N}{U_0} f_N$$

2) Slučaj kada na ulaz prijemnika dolazi nosilac i *suma* parazitnih sinusoidalnih test tonova.

U tom slučaju ulazni signal biće:

$$u_u(t) = u_0(t) + u_N(t) = U_0 \cos \omega_0 t + \sum_{k=1}^m U_{Nk} \cos(\omega_0 + \omega_{Nk})t$$

$$u_u(t) = \left( U_0 + \sum_{k=1}^m U_{Nk} \cos \omega_{Nk} t \right) \cos \omega_0 t - \sum_{k=1}^m U_{Nk} \sin \omega_{Nk} t \sin \omega_0 t$$

$$u_u(t) = U_u(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_N(t))$$

Anvelopa i faza ovakvog signala su:

$$U_u(t) = \sqrt{\left( U_0 + \sum_{k=1}^m U_{Nk} \cos \omega_{Nk} t \right)^2 + \left( \sum_{k=1}^m U_{Nk} \sin \omega_{Nk} t \right)^2}$$

$$\varphi_N(t) = \arctg \frac{\sum_{k=1}^m U_{Nk} \sin \omega_{Nk} t}{U_0 + \sum_{k=1}^m U_{Nk} \cos \omega_{Nk} t}$$

Na prijemu, filter propušta signal, a limiter ograničava promjene amplitude, pa se dobija signal:

$$u_{du}(t) = U_{du} \cos(\omega_0 t + \varphi_N(t))$$

Ako je ispunjen uslov:

$$\max \left| \sum_{k=1}^m U_{Nk} \cos \omega_{Nk} t \right| \ll U_0$$

$$\varphi_N(t) = \arctg \frac{\sum_{k=1}^m U_{Nk} \sin \omega_{Nk} t}{U_0 + \sum_{k=1}^m U_{Nk} \cos \omega_{Nk} t}$$

važi aproksimacija:

$$\varphi_N(t) \approx \operatorname{tg} \varphi_N(t) \approx \sum_{k=1}^m \frac{U_{Nk}}{U_0} \sin \omega_{Nk} t$$


pa je:

$$u_{du}(t) = U_{du} \cos \left( \omega_0 t + \sum_{k=1}^m \frac{U_{Nk}}{U_0} \sin \omega_{Nk} t \right)$$

Dobijeni izraz odgovara UM signalu kod koga je **nosilac na izlazu iz limitera modulisan sumom interferirajućih parazita**, i to tako da je svaki od interferirajućih signala izvršio ugaonu modulaciju.

# SREDNJA SNAGA ŠUMA NA IZLAZU IZ PRIJEMNIKA FAZNO MODULISANIH SIGNALA

Spektralna gustina srednje snage šuma ne zavisi od učestanosti i možemo da je aproksimiramo diskretnim spektrom koji je sastavljen od ekstremno velikog broja sinusoidalnih komponenti, čije su amplitude  $\Delta U_N$  male i međusobno jednake, učestanosti su ravnomjerno raspoređene u spektru, učestanosti dvije susjedne komponente razlikuju za  $\Delta f$ , a faze su slučajne veličine.



*Slika: Amplitudski spektar koji približno predstavlja spektar šuma na ulazu u prijemnik.*

Sa  $B$  je označena širina propusnog opsega filtra na ulazu u prijemnik, a sa  $U_0$  nosilac.

Posmatrajmo jednu od komponenti šuma čija je učestanost  $f_0 + f_N$ , amplitude  $\Delta U_N'$  i slučajne faze. Ona će izazvati ugaonu modulaciju nosioca. Maksimalna devijacija faze biće:

$$\Delta\Phi_{0N}' = \frac{\Delta U_N'}{U_0}$$

Na izlazu iz faznog diskriminatora dobiće se sinusoidalni napon učestanosti  $f_N$ , čija je amplituda:

$$\Delta U_{N\Phi}' = D_\Phi \frac{\Delta U_N'}{U_0}$$

Odgovarajuća srednja snaga će biti srazmjerna kvadratu amplitude, tj. snaga posmatrane komponente na izlazu faznog diskriminatora je:

$$\Delta P_{N\Phi}' = D_{\Phi P} \frac{\Delta P_N'}{P_0}$$

$\Delta P_N'$  predstavlja snagu posmatrane komponente na ulazu,  $P_0$  snagu nosioca, a  $D_{\Phi P}$  predstavlja novu konstantu proporcionalnosti koja karakteriše efikasnost faznog diskriminatora.

U spektru šuma na ulazu postoji i komponenta šuma čija je učestanost  $f_0-f_N$ , pa i ova komponenta na izlazu diskriminatora daje sinusoidalni napon učestanosti  $f_N$  čija je snaga:

$$\Delta P_{N\Phi}'' = D_{\Phi P} \frac{\Delta P_N''}{P_0}$$

Ove dvije komponente šuma imaju jednake amplitude, a slučajne faze, pa su im i snage jednake.

Ukupna snaga komponente šuma na izlazu, na učestanosti  $f_N$  je jednaka sumi **snaga** ove dvije komponente (sabiraju se po snazi, ne po amplitudi):

$$\Delta P_{N\Phi} = \Delta P_{N\Phi}' + \Delta P_{N\Phi}'' = 2D_{\Phi P} \frac{\Delta P_N'}{P_0}$$


Kako važi aproksimacija da je šum sastavljen od beskonačno mnogo sinusoidalnih komponenti infinitezimalnih amplituda, pri čemu se učestanosti dvije susjedne komponente u spektru razlikuju za elementarnu veličinu  $\Delta f$ , a čije su faze slučajne, onda izraz za snagu prelazi u diferencijalni oblik, pa je:

$$dP_{N\Phi} = 2D_{\Phi P} \frac{dP_N'}{P_0}$$

$dP_N'$  predstavlja raspoloživu srednju snagu slučajnog šuma na izlazu iz faznog diskriminatora u elementarnom opsegu učestanosti  $df$  u okolini učestanosti  $f_N$ , pa je:

$$dP_N = p_N df$$

$$dP_{N\Phi} = 2D_{\Phi P} \frac{p_N}{P_0} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} df = p_{N\Phi} df$$



Znači, spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu je:

$$p_{N\Phi} = \frac{dP_{N\Phi}}{df} = 2D_{\Phi P} \frac{p_N}{P_0} = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0}$$

Dakle, raspodjela srednje snage šuma u spektru nije promijenila karakter i ostala je konstantna.

U prijemniku iza diskriminatora postoji filter koji propušta opseg učestanosti od  $f_1$  do  $f_2$ , pa će se na njegovom izlazu pojaviti samo one komponente šuma sa ulaza čije su učestanosti  $f_0 \pm f_N$  takve da njihova učestanost na izlazu iz diskriminatora pada u opseg filtra. Ukupna snaga slučajnog šuma na izlazu iz filtra, odnosno prijemnika, biće:

$$P_{N\Phi} = \int_{f_1}^{f_2} p_{N\Phi} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \int_{f_1}^{f_2} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} B_k, \quad B_k = f_2 - f_1$$

## SREDNJA SNAGA ŠUMA NA IZLAZU PRIJEMNIKA FM SIGNALA

Razmatrajmo slučaj frekvencijski modulisanih signala, smatrajući da na ulazu u prijemnik imamo slučajan šum čija je spektralna gustina srednje snage:

$$p_N = \overline{F}kT = \text{const.}$$

Šum aproksimiramo sa beskonačno mnogo komponenti istih amplituda i slučajnih faza.

Komponenta šuma na ulazu, čija je učestanost  $f_0 + f_N$  a amplituda  $\Delta U_N'$  izvršiće ugaonu modulaciju nosioca, tako da je maksimalna devijacija učestanosti:

$$\Delta f_{0N}' = \frac{\Delta U_N'}{U_0} f_N$$

Na izlazu iz frekvencijskog diskriminatora dobiće se sinusoidalni napon učestanosti  $f_N$ , čija je amplituda:

$$\Delta U_{NF}' = D_F \frac{\Delta U_N'}{U_0} f_N = \Delta U_{NF}'(f_N)$$

Snaga posmatrane komponente srazmjerna je kvadruatu njene amplitude:

$$\Delta P'_{NF} = \Delta P'_{NF}(f_N) = D_{FP} \frac{\Delta P'_N}{P_0} f_N^2$$

Slično je i sa komponentom šuma na  $f_0-f_N$  čija je amplituda  $\Delta U''_N$ , pa se na izlazu diskriminatora dobija sinusoidalni napon učestanosti  $f_N$ , čija je amplituda:

$$\Delta U''_{NF} = D_F \frac{\Delta U''_N}{U_0} f_N = \Delta U''_{NF}(f_N)$$

a snaga:

$$\Delta P''_{NF} = \Delta P''_{NF}(f_N) = D_{FP} \frac{\Delta P''_N}{P_0} f_N^2$$

Pošto je  $\Delta U'_N = \Delta U''_N$ , to će i snage ovih komponenata na izlazu biti jednake, pa je srednja snaga rezultante komponente, čija je učestanost  $f_N$  na izlazu:

$$\Delta P_{NF} = \Delta P'_{NF} + \Delta P''_{NF} = 2\Delta P'_{NF}(f_N) = 2D_{FP} \frac{\Delta P'_N}{P_0} f_N^2$$

Ako se sa diskretnog spektra šuma pređe na kontinualan (šum se predstavi sa beskonačno mnogo sinusoidalnih komponenti infinitezimalnih amplituda i slučajnih faza, pri čemu se učestanosti dvije susjedne komponente razlikuju za  $df$ ), diferencijalni oblik izraza za snagu je:

$$dP_{NF} = 2D_{FP} \frac{dP'_N}{P_0} f_N^2$$

$$dP'_N = p_N df = \bar{F} k T df$$

$f_N$  predstavlja **bilo koju učestanost** iz opsega učestanosti od  $f_1$  do  $f_2$ , tako se indeks  $N$  može izostaviti. Izraz za spektralnu gustinu snage šuma na izlazu iz prijemnika je oblika:

$$p_{NF} = \frac{dP_{NF}}{df} = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} f^2 = p_{NF}(f)$$

Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu iz frekvencijskog diskriminatora **nije konstantna** već zavisi od učestanosti.


Iza diskriminatora postoji filter koji propušta komponente iz opsega  $B_k = f_2 - f_1$ , pa se na izlazu iz filtra (prijemnika) pojavljuju samo one komponente šuma čije su učestanosti  $f_0 + f_N$  takve da njihova učestanost na izlazu iz diskriminatora pada u opseg filtra. Ukupna snaga slučajnog šuma na izlazu iz filtra, odnosno prijemnika FM signala, biće:

$$P_{N\Phi} = \int_{f_1}^{f_2} p_{NF} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \int_{f_1}^{f_2} f^2 df$$


✓ Zaključak:

Poređenje između fazne i frekvencijske modulacije u pogledu uticaja šuma:

- Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu iz diskriminatora fazno modulisanih signala ostaje i dalje konstantna.
- Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu iz diskriminatora frekvencijski modulisanih signala nije konstantna, već zavisi od kvadrata učestanosti.



*Slika: Spektralna gustina raspoložive srednje snage šuma na izlazu iz prijemnika PM i FM signala*



*Slika: Zavisnost amplitude napona komponente šuma na izlazu iz prijemnika PM i FM signala*

Ako signal ima spektar koji se nalazi u opsegu učestanosti  $B_k$ , u slučaju fazne modulacije, šum na izlazu će uvijek biti isti, bez obzira gdje se na skali učestanosti nalazi ovaj opseg. **U sistemima sa frekvencijskom modulacijom, što je taj opseg više pomjeren ka višim učestanostima, šum na izlazu iz prijemnika biće veći.**

Ova činjenica ima poseban značaj u sistemima u kojima se multipleksni signal, obrazovan na bazi frekvencijske raspodjele kanala, prenosi sistemom fazne, odnosno frekvencijske modulacije.

# ODNOS S/N NA IZLAZU IZ PRIJEMNIKA PM SIGNALA

Pretpostavimo da je nosilac u predajniku fazno modulisani test tonom:

$$u_m(t) = U_m \cos \omega_m t$$

Maksimalna devijacija faze je:

$$\Delta\Phi_{0S} = k_\phi U_m$$

Na izlazu iz faznog diskriminatora dobiće se sinusoidalni test ton čija je amplituda:

$$U_{S\Phi} = D_\Phi \Delta\Phi_{0S}$$

Njegova srednja snaga biće:

$$P_{S\Phi} = D_{\Phi P} (\Delta\Phi_{0S})^2 = P_{Si}$$

Pošto izlazni filter ne unosi nikakvo slabljenje, to će ova snaga biti ista i na izlazu iz prijemnika. Odnos signal/šum na izlazu prijemnika fazno modulisanih signala je:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{P_{S\Phi}}{P_{N\Phi}} = \frac{(\Delta\Phi_{0S})^2 P_0}{2FkTB_k} = \left( \frac{S}{N} \right)_i, \quad B_k = f_2 - f_1$$

U slučaju fazne modulacije na ulazu su snage signala i šuma:

$$P_{Su} = P_0; \quad P_{Nu} = 2\bar{F}kTB_k$$

Konačno dobijamo da je:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \left( \frac{S}{N} \right)_i = (\Delta\Phi_{0S})^2 \left( \frac{S}{N} \right)_u$$

Na izlazu iz prijemnika odnos signal/šum će biti utoliko veći ukoliko je maksimalna devijacija faze  $\Delta\Phi_{0S}$ , odnosno indeks modulacije veći.

Međutim, treba imati u vidu da se povećanjem indeksa modulacije širi spektar fazno modulisanog signala, pa i sistem prenosa mora da ima širi propusni opseg.

# ODNOS S/N IZLAZU IZ PRIJEMNIKA FM SIGNALA

Neka je nosilac u predajniku frekvencijski modulisan sinusoidalnim test tonom:

$$u_m(t) = U_m \cos \omega_m t$$

Maksimalna devijacija učestanosti je:

$$\Delta f_{0S} = k_f U_m$$

Na izlazu iz frekvencijskog diskriminatora dobiće se sinusoidalan test ton čija je amplituda:

$$U_{SF} = D_F \Delta f_{0S}$$

Njegova srednja snaga biće:

$$P_{SF} = D_{FP} (\Delta f_{0S})^2 = P_{Si}$$

Pošto izlazni filter ne unosi nikakvo slabljenje, to će ova snaga biti ista i na izlazu iz prijemnika. Odnos signal/šum na izlazu prijemnika frekvencijski modulisanih signala je:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{P_{SF}}{P_{NF}} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 P_0}{2 \bar{F} k T \int_{f_1}^{f_2} f^2 df} = \left( \frac{S}{N} \right)_i$$

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 P_0}{2\bar{F}kT \int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \cdot \frac{B_k}{B_k} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 B_k}{\int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \cdot \frac{P_0}{2\bar{F}kTB_k}$$

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \left( \frac{S}{N} \right)_i = \frac{(\Delta f_{0S})^2 B_k}{\int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \left( \frac{S}{N} \right)_u$$

Povećanjem devijacije  $\Delta f_{0S}$  može da se poboljša odnos signal/šum. Međutim, povećanje devijacije znači veći propusni opseg B. Dakle, i u slučaju frekvencijske modulacije, odnos signal/šum može da se poveća na račun povećanja širine opsega transmisionog sistema.

To povećanje ne može da ide do proizvoljno velikih granica, jer se proširenjem propusnog opsega sistema povećava i šum. Očigledno je da će u jednom trenutku snaga šuma dostići snagu nosioca i, nastavljajući dalje sa povećanjem devijacije, odnosno opsega, ona postaje čak i veća od  $P_0$ .

# PRAG PRIJEMA KOD FM

Srednja snaga šuma na ulazu u limiter je:

$$P_{NR} = \overline{F}kTB$$

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 P_0}{2\overline{F}kT \int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \cdot \frac{B}{B} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 B}{\int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \cdot \frac{P_0}{2\overline{F}kTB}$$

Odnos snage nosioca i ukupne snage šuma koja ulazi u prijemnik je:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 B}{2 \int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \cdot \frac{P_0}{P_{NR}} \quad / 10 \log$$

$$10 \log \frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = 10 \log \frac{(\Delta f_{0S})^2 B}{2 \int_{f_1}^{f_2} f^2 df} + 10 \log \frac{P_0}{P_{NR}}$$

$$a_{Ni} = \nu + a_{N0}, \quad \nu = 10 \log \frac{(\Delta f_{0S})^2 B}{2 \int_{f_1}^{f_2} f^2 df}$$

$a_{Ni}$  - odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika izražen u dB;

$a_{N0}$  - odnos snage nosioca i snage šuma koji ulazi u prijemnik, izražen u dB (odnos nosilac/šum);

$\nu$  - faktor poboljšanja odnosa signal/šum


Teorijski, ova funkcija bi bila prava linija (isprekidana).

Puno izvučena linija pokazuje zavisnost  $a_{Ni}$  od  $a_{N0}$  i ona se jednim dijelom poklapa sa dobijenim izrazom.

Za  $a_{N0} < a_{N0p}$  odnos signal/šum na izlazu  $a_{Ni}$  počinje naglo da se kvari.

Vrijednost  $a_{N0p}$  definiše **prag prijema** prijemnika FM signala. **Prag prijema predstavlja minimalni odnos S/N pri kome veza funkcioniše.** On se definiše na razne načine. Smatramo da je tačka A sa slike definisana tako da je u njoj vršna vrijednost napona šuma na ulazu u limiter jednaka amplitudi nosioca.

Pošto je riječ o vršnoj vrijednosti, mora da se kaže i u kom procentu vremena  $\varepsilon$  ta vrijednost može da bude prevaziđena. Obično se uzima da je  $\varepsilon=0,005\%$  posmatranog vremenskog intervala.



Slika: Zavisnost odnosa S/N na izlazu iz FM prijemnika od odnosa nosilac/N na njegovom ulazu. Tačka A definiše prag prijema

Na ulaz limitera dolazi uskopojasni šum koji slijedi Rayleigh-evu raspodjelu amplituda anvelope šuma. Vjerovatnoća da amplituda anvelope U prevaziđe neku specificiranu vrijednost je:

$$P(U \geq U_N^\varepsilon) = \varepsilon = e^{-\frac{(U_N^\varepsilon)^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{(U_N^\varepsilon)^2}{2U_{Neff}^2}}$$

$$\varepsilon = 0,005\% \Rightarrow \frac{(U_N^\varepsilon)^2}{2U_{Neff}^2} \approx 10$$

$$U_N^\varepsilon \approx 4,5U_{Neff}$$

A – prag prijema ispod koga dolazi do naglog pogoršanja veze je tačka u kojoj je  $U_N^\varepsilon \approx 4,5U_{Neff} = U_0$

Ako je ulazna otpornost limitera R, onda slijedi da je:

$$\frac{U_0^2}{2R} \approx 20 \frac{U_{Neff}^2}{2R}$$

$$P_0 \approx 10P_{NR} = 10\bar{F}kTB = P_{0p}$$

✓ Zaključak:

Kada srednja snaga nosioca postane jednaka desetostrukoj snazi šuma na ulazu u limiter, odnosno kada odnos nosilac/šum postane jednak 10 dB, odnos signal/šum  $a_{Ni}$  počeće naglo da opada. Vrijednost snage nosioca  $P_0=P_{0p}$  naziva se ***prag prijema***.


Kada nosilac dostigne prag ili padne ispod njega, šum na izlazu iz prijemnika naglo poraste i veza se ***prekida***.

# POSTUPCI POBOLJŠANJA ODNOSA S/N ZA FM PRIJEMNIK

Spektralna gustina srednje snage slučajnog šuma na izlazu iz FM prijemnika srazmjerna je  $f^2$ ,  $f_1 < f < f_2$ . Znači da, kako se ide ka višim učestanostima u spektru modulišućeg signala, šum postaje sve veći.

U FM sistemima u cilju poboljšanja odnosa S/N koriste se sklopovi u predajniku i prijemniku koji se nazivaju **preemfazis** i **deemfazis**. Oni se koriste kako bi se korigovala zavisnost spektralne gustine srednje snage šuma od učestanosti.

Kolo preemfazisa se postavlja na ulaz u FM modulator. Signal se modificuje tako da se komponente na nižim učestanostima više slabe nego komponente na višim, izjednačavajući njihov odnos.




Slika: Kolo preemfazisa za muzički signal

$$H(j\omega) = \frac{r(1 + j\omega RC)}{R + r + j\omega CRr}$$

$$R \gg r \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{r}{R} (1 + j\omega RC) = \frac{r}{R} \left( 1 + j \frac{\omega}{\omega_1} \right)$$

$$20 \log |H(j\omega)| = 20 \log \frac{r}{R} + 10 \log \left[ 1 + \left( \frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 \right]$$


Na prijemu, iza diskriminatora se postavlja specijalni sklop - **deemfazis**. Njegov zadatak je da anulira efekat preemfazisa na signal, tj. kolo deemfazisa mora biti komplementarno kolu preemfazisa.



Slika: Kolo deemfazisa koje odgovara kolu preemfazisa sa slike

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega CR} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}$$

$$20 \log |H(j\omega)| = 10 \log \frac{1}{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_1} \right)^2} \approx -20 \log \frac{\omega}{\omega_1}$$



Slika: Karakteristika preemfazisa i deemfazisa sa slike

Kolo preemfazisa više slabi komponente na nižim učestanostima nego na višim, izjednačavajući na neki način njihov odnos.


Kada signal prođe kroz preemfazis i deemfazis, ima isti raspored spektralnih komponenti. Šum prolazi kroz deemfazis, pa se spektralna gustina srednje snage šuma mijenja tako da komponente na višim učestanostima više slave.

Spektralna gustina snage slučajnog šuma na izlazu iz diskriminatora je:

$$p_N(f) = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} f^2 = \alpha f^2, \quad \alpha = \text{const.}$$

Spektralna gustina snage slučajnog šuma na izlazu iz kola deemfazisa će biti:

$$p_{ND}(f) = |H(j\omega)|^2 p_N(f) = \frac{\alpha f^2}{1 + \left(\frac{f}{f_1}\right)^2}$$



Za  $f \ll f_1 \Rightarrow p_{ND}(f) = p_N(f)$ , deemfazis nema nikakvog uticaja

Za  $f \gg f_1 \Rightarrow p_{ND}(f) \approx \alpha f_1^2 = \text{const.}$ , kolo deemfazisa utiče tako da ona postaje nezavisna od učestanosti.

Slika: Spektralna gustina srednje snage šuma  $p_N(f)$  na ulazu u kolo deemfazisa i odgovarajuća spektralna gustina  $p_{ND}(f)$  na njegovom izlazu

Poboljšanje unijeto kolom deemfazisa definiše se kao količnik ukupne snage šuma na izlazu iz prijemnika kad nema deemfazisa i snage šuma kada postoji deemfazis.

Pretpostavimo da se spektar signala nalazi u opsegu učestanosti od  $f_1=0$ , do  $f_2=f_{\max}$ . Ukupna snaga šuma na izlazu iz FM prijemnika bez deemfazisa biće:

$$P_{Ni}(f) = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \int_{f_1=0}^{f_2=f_{\max}} f^2 df = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \frac{f_{\max}^3}{3}$$

Snaga šuma na izlazu iz prijemnika, kad u njemu postoji deemfazis, biće:

$$P_{NiD}(f) = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \int_0^{f_{\max}} \frac{f^2}{1 + \left(\frac{f}{f_1}\right)^2} df = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} f_1^3 \left( \frac{f_{\max}}{f_1} - \operatorname{arctg} \frac{f_{\max}}{f_1} \right)$$

Faktor poboljšanja ostvaren uvođenjem kola deemfazisa je:

$$\theta = \frac{P_{Ni}}{P_{NiD}} = \frac{1}{3} \left( \frac{f_{\max}}{f_1} \right)^3 \frac{1}{\frac{f_{\max}}{f_1} - \operatorname{arctg} \frac{f_{\max}}{f_1}}$$

Za  $f_{\max} \ll f_1 \Rightarrow \theta = 1$


Deemfazis nema uticaja

Za  $f_{\max} \gg f_1 \Rightarrow \theta \rightarrow \frac{1}{3} \left( \frac{f_{\max}}{f_1} \right)^2 > 1$

Ostvaruje se poboljšanje

Pri prenosu muzičkog signala:  $f_{\max} = 15 \text{ kHz}$ ,  $f_1 = 2,1 \text{ kHz}$  poboljšanje iznosi  $\theta = 20$ , tj.  $13 \text{ dB}$ .

# ODNOS S/N PRI PRENOSU MULTIPLEKSNIH SIGNALA




Multipleksni signal frekvencijski moduliše nosilac. Sa VF "T" je označen predajnik u kome se obrazuje multipleksni signal.

Neka je riječ o prenosu govora, onda se na svaki od N ulaza ( $K_1, \dots, K_N$ ) dovodi govorni signal čiji se spektar nalazi u opsegu učestanosti od 300 Hz do 3400 Hz. Formira se multipleksni signal čiji spektar (tačka A) zauzima opseg učestanosti  $B=N4\text{kHz}$ . Ovaj signal pobuđuje frekvencijski modulator.

Na izlazu iz diskriminatora FD (tačka B) dobija se multipleksni signal. U prijemniku VF „R“ filtrima i sinhronom demodulacijom svaki od spektara se ponovo vraća u svoj prirodni položaj, pa se na izlazima  $K_1, \dots, K_N$  dobijaju odgovarajući govorni signali.

Pošto se svaki od  $N$  signala prenosi kroz svoj kanal, nezavisan od ostalih, odnos signal/šum na izlazima  $K_1, \dots, K_N$  može da se računa za svaki od kanala posebno, kao da samo taj kanal postoji u sistemu.

Posmatrajmo jedan od kanala koji zauzima opseg učestanosti od  $f_1$  do  $f_2$ :



*Slika: Šematski prikazani spektri signala u pojedinim kanalima multipleksa sa frekvencijskom raspodjelom kanala*

$$A_{Ni} = \frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{(\Delta f_{0S})^2}{\int_{f_1}^{f_2} f^2 df} \cdot \frac{P_0}{2FkT}, \quad \int_{f_1}^{f_2} f^2 df \approx f_K^2 \int_{f_1}^{f_2} df = f_K^2 (f_2 - f_1) = f_K^2 B_K$$

$$A_{NiK} = \frac{(\Delta f_{0Seff})^2}{f_K^2} \cdot \frac{P_0}{FkTB_K}$$

- Odnos S/N na izlazu iz  $K$ -tog kanala potpuno definisan karakteristikma tog kanala, i ne zavisi od onoga šta je u drugim kanalima;
- Odnos S/N je manji što je položaj kanala  $f_K$  u osnovnom opsegu učestanosti viši.